

**Agbefiavi la va**  
**traduit de « Pour sauver des méchants »**

***p*** = 85

1. A-gbe - fia - vi la va kpô ve-ve-se - se - wo Kple ñju-kpe be-ne yea-

de nu-võ-wõ - la - wo. Bu - bu na Xõ-la la ! Bu - bu n'A - lê - vi la ! Mia - fe dzi

nye to - wõ, 'la - be 'nye wõ fe - tu ; Nè - flii, Ma -

wu De - la, le Kal - va - ria - to dzi.

2. Wò atitsogaku tsrõ miafe nuvõwo ;  
 Nèxe ve dzijowó le miaf'afswó nu.  
 Bubu na Xõla la ! Bubu n'Alévi la !  
 Miele dowòm ðe dzi, 'Fetõ, wò, si fe ku  
 Fle ñuifafa, ðe ðe kple dzogbenyui na mí.

4. Oo Kplõla bubutõ, gbesiagbe la nèqoa  
 Wò lõlñu nyuiwo fe kplõ ðe mía 'kome.  
 Bubu na Xõla la ! Bubu n'Alévi la !  
 Wò lõlõtõwo yo fû kple dzidzõ gã ðe  
 Hele wò domenyui kple belélé ðõm kpõ.

3. Wò Mawu gã, nèva trô zu amedahe  
 Bene yea tso dzifo kple ðokuiwò na mí.  
 Bubu na Xõla la ! Bubu n'Alévi la !  
 Xõ lõlõ kple bubu tso míafe dziwo me ;  
 Wonye wò ðeka tø blibo, Mawu ðela.

5. Miafe domenyinu gbø yim miele bokoo ;  
 Ava zu mía tø kon le mavømavo me  
 Bubu na Xõla la ! Bubu n'Alévi la !  
 Oo ðela, wò, si lõa mí la, tøwò nanye  
 Dusë, fiadufe kple kafukafu blibo !

6. Míado wò ñuikokoe, wò lolɔ manyagblɔ,  
Wò dzidqu də dzi le mavomavɔ me.  
Bubu na Xɔla la ! Bubu n'Alēvi la !  
Miafe dzi nye tɔwɔ, 'labe 'nye wò fetu ;  
Néflii, Mawu Ðela, le Kalvaria-to dzi.